

Гуманитарнай чинчийи уонна хотугу аҕыйах ахсааннаах
омуктар проблемаларын института
Арктикатааҕы култуура уонна искусство института
"Ньурба улууһа" МТ

**«Ньурба улууһун олонхото уонна олонхоһуттара: уруккута, билиннитэ уонна кэлэр
кэскилэ»**

Өрөспүүбүлүкэтээҕи научно-практической кэмпириэнсийэ

2021 сыл муус устар 23-24 күннэригэр саха биллиилээх фольклорина, олонхону чинчийээччи, филологической билим дуоктара, ССРС НА Сибиирдээҕи салаатын бочуоттаах бэтэрээнэ Николай Васильевич Емельянов төрөөбүтэ 100 сааһыгар аналаах **«Ньурба улууһун олонхото уонна олонхоһуттара: уруккута, билиннитэ уонна кэлэр кэскилэ»** диэн Өрөспүүбүлүкэтээҕи научно-практической кэмпириэнсийэҕэ кыттыыны ыларгытыгар ынырабыт.

Кэмпириэнсийэ сүрүн сыалынан урукку уонна билинни кэмнэ олонхону уонна олонхоһуттары түөлбэлэринэн үөрэтии туругун анаары, сайдар тосхоллорун торумнааһын буолар.

Кэмпириэнсийэ сүрүн хайыхалара:

- Н.В. Емельянов олоҕо, айар үлэтэ, саха фольклорун хомуйууга, бэчээттээһиннэ уонна үөрэтиигэ киллэрбит кылаата;
- Түөлбэ олонхолору үөрэтии, тарҕатыы, тилиннэри үтүө холобурдара;
- Ньурба улууһун олонхолорун уонна олонхоһуттарын үөрэтии, тарҕатыы, сайыннары боппуруостара.

Кыттар сайаапкаларгытын 2021 сыл муус устар 15 күнүгэр диэри «Емельянов НВ» диэн бэлиэтээн otdelolonho@mail.ru электроннай аадырыска ытаргытын күүтэбит. Эппиэттээхтэр: ф.н.к. Мухоплева Светлана Дмитриевна (89141028257); ф.н.к. Данилова Анна Николаевна (89640769912), Дьокуускай к., Петровскай уул. 1., 414 каб.

Кэмпириэнсийэҕэ кыттар көрүн:

- сирэй кытты (дакылаат 5-7 мүн.)
- онлайн кытты (дакылаат 5-7 мүн.) ;
- кэтэхтэн кытты.

Кэмпириэнсийэ чэрчитинэн Ньурба улууһун олонхоһуттарын, олонхону толорооччуларын, олонхону туруорууларын көрөн-истэн, ол тула кэпсэтии буолуоҕа. Бу тэрээһин Ньурба улууһун олонхотун норуokka тизердиигэ, түөлбэ олонхону толоруу маастарыстыбатын үрдэтиигэ, анал үөрэхтээх дьон санааларын истиигэ туһуланар. Манна ученайдар, музыковедтар, фольклорнай коллектив салайааччылара, культуура үлэһиттэрэ кыттыыны ылыахтара.

Үлэ таһаарыылаахтык барарын туһугар олонхону толорууну муус устар 19 күнүгэр диэри ытаргытыгар көрдөһөбүт. Олонхону видеоҕа MP4, AVI, MOV форматтарынан устан betta.85@mail.ru электроннай аадырыска ытабыт. Бириэмэтэ хааччаҕа суох. Ким толорбута, салайааччытын аата, нэһилиэгэ ыйыллара ирдэнэр. Манна эппиэттээх Стрекаловская Зоя Андреевна (89679116535), Орджоникидзе уул. 4. Дьокуускай к.

Сайаапка холобура:

1. Фамилия, аат, аҕа аата
2. Дакылаат аата
3. Тэрилтэ аата, дуоһунас
4. Ученый степень, ученый звание
5. Электроннай аадырыс
6. Билсэр төлөпүөн
7. Дакылаакка туох техникэскэй средство наадата